



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA

KEREITI 1

SESOTHO - MMETSE

SETE 1: 2012 MOHLALA

MASUPATSELA A TSHEBEDISO YA MEHLALA YA TEKOLO YA SELEMO YA NAHA (ANA)

1. Tjhebokakaretso

Tekolo ya selemo ya Naha (ANA) ke tekolo e akaretsang ya tsebo le bokgoni tseo baithuti ba lebelletsweng hore ebe ba di fihletse sehlopheng ka seng ho tloha ho sehlopheng sa 1 ho isa ho sa 6 le 9. Ho tshehetsa tekolo ya bona ya sekolong le ho netefatsa hore baithuti ba ba le boitshepo bo hlokehang hore ba be le seabo se atlehileng ditekolong tsa mapomelo, dihlopha tsa ba sebetsanang le thuto mmoho le ditsebi tsa thuto di ile tsa rala mehlala ya dipotso tsa ditlahlobo tseo matijhere a ka di sebedisang dithutong tsa bona tsa Dipuo le Dipalo. Mehlala ena ya dipotso tsa ditlahlobo e ile ya ralwa hodima mosebetsi wa kharikhulamo o akaretsang dikotara tsa 1, 2 le 3 tsa selemo sa sekolo mme paterone ya ANA ya tlhahlobo, ke keketso ya tekolo ya ka sekolong eo baithuti ba tshwanetseng ho e etsa ba sa kgaotse, empa mehlala ena ha e nke sebaka sa ditekolo tsa ka sekolong.

2. Moralo wa mehlala ya dipotso

Mehlala ena e reretswe ho bontsha mekgwa kapa ditsela tse fapaneng tsa ho lekola bokgoni kapa tsebo. Mohlala, semelo sa tsebo kapa bokgoni bo ka hlahlojwa ka dipotso tseo moithuti a kgethang karabo ho tse ngata tseo a di filweng, kapa ho araba ka polelo e batlang hore baithuti ba ngole karabo e kgutshwane kapa seratswana. Mefuteng e meng ya dipotso e ka ba moo baithuti ba tshwanetseng ho kopanya ka mela mantswe kapa dipolelo tseo ho fanweng ka tsona, ho qetella dipolelo kapa dipaterone, ho bontsha dikarabo tsa bona ka ditshwantsho, jj. Ka hoo, haeba matijhere le baithuti ba fumana mehlala e mmalwa ya dipotso tse radilweng ka mekgwa e fapaneng empa di batla ntho e tshwanang, ba utlwisise hore sena se entswe ka boomo mme baithuti ba tshwanetse ho araba dipotso tsohle tsa mehlala. Ho hlahisa baithuti mefuteng kapa mekgweng e fapaneng ya ho botsa dipotso ho ba neha boitshepo bo hlokaahalang hore ba tobane le ditlahlobo.

3. Dikamano le dithusathuto tse ding tsa ho ithuta le ho ruta

Bakeng sa kgokahanyo ya ditema le dipotso e hlokehang, mehlala e meng ya ditema le dipotso e hokahantswe ka boomo le dibuka tsa tshebetso tse dumellanang le sehlopha ka seng. Hape e tsamaelana le ditlhoko tsa Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha Dihlopha tsa R ho isa ho 12 (NCS), dipehelo tsa Kharikhulamo le Setatemente sa Tsamaiso ya Tekolo (CAPS) bakeng sa dihlopha tse amehang, le Prothokholo ya Naha ya Tekolo. Mmoho ditokomane tsena le tse ding tseo sekolo se ka di hlahisang, di aha motheo wa bohlokwa wa disebediswa ho thusa matijhere ho rala dithuto le ho tsamaisa tekolo ya molao (tekolo ya ho ithuta).

4. Kamoo mehlala e ka sebediswang kateng

Le ha mehlala ya sehlopha le thuto di bokelletswa e le sehlopha se phethahetseng tiijhere ha e a tlameha ho neha barutwana pokello ena yohle ho araba dipotso kaofela ka nako e le nngwe. Tiijhere e tshwanetse ho hlwaya mehlala ya dipotso tse amanang le thuto e reretsweng nako e beilweng. Mehlala

ya dipotso ya tlhahlobo e kgethilweng ka hloko, kapa sehlopha sa dipotso se kgonehang, se ka sebediswa mekgahlelong e fapaneng ya ho ruta le ho ithuta ka mekgwa e latelang.

4.1 Mathomong a thuto e ba tlhahlobo ya sesosa ho lekola matla le bofokodi ba baithuti. **Patlisiso** e tshwanetse ho latelwa kapele ke **tlaleho ya hore baithuti ba sebeditse jwang** le ho rala **dithuto tse nepahetseng** ho hlaola bofokodi bo hlahetseng le ho matlafatsa seo baithuti ba se kgonang. Tlhahlobo ya patlisiso e ka fanwa e le mosebetsi wa hae e le ho boloka nako ya ho ithuta ka sehlopheng.

4.2 Nakong ya ho ithuta ka ho fanwa ka ditlhahlobo tse kgutshwane tsa tsebiso ho bona hore na baithuti ba utlwisisa tsebo le bokgoni boo ba bo rutwang le ho etsa bonnete ba hore ha ho moithuti ya sallang morao.

4.3 Qetellong ya thuto kapa thuto tse mmalwa, ho ka ba le tlhahlobo e akaretsang ho bona hore na baithuti ba utlwisitse seo ba se rutilweng le hore na ba ka feela ba sebedisa tsebo le bokgoni boo ba ithutleng bona. Baithuti ba tshwanetse ho fumana tlaleho kapele ha titjhere a ntse a nahana hore na ho na le dikarolo tsa thuto tse tshwanetseng ho phetwa ho matlafatsa tsebo le bokgoni bo itseng.

4.4 Mekgahlelong yohle baithuti ba tshwanetse ho rutwa mekgwa e fapaneng ya tekolo kapa ya ho botsa dipotso, mohl., ho araba dipotso moo moithuti a kgethang dikarabo tse nepahetseng ho tseo a di filweng (MC), ho araba dipotso tse se nang karabo e le nngwe (OE) kapa ho araba dipotso tsa boikgethelo (FR) le ho araba dipotso tse batlang karabo tse kgutshwane, jj.

Le ha tlhahlobo tsa patlisiso le tsa tsebiso di ka ba kgutshwane ho ya ka lenane la dipotso, tlhahlobo e akaretsang e kenyeletsa dipotso tse ngatanyana, le ho botsa dipotso tse etsang tlhahlobo e phethahetseng ho ya ka mosebetsi o seng o phethilwe nakong eo ho fanwang ka tlhahlobo. Ntho ya bohlokwa ke ho etsa bonnete ba hore baithuti ba fumana boikwetliso bo lekaneng ba ho araba dipotso tsa tlhahlobo tse felleltseng tsa mofuta wa paterone ya ANA.

5. Memorandamo kapa lesupatsela la ho araba dipotso

Ho fanwe ka mohlala o totobetseeng wa karabo tse lebeleletsweng (memorandamo) bakeng sa mohlala ka mong wa dipotso tsa tlhahlobo mmoho le bakeng sa paterone ya dipotso tsa ANA. Matitjhere a hlokomele hore memorandamo o keke wa phethehala ka hohlehohle. O ka fana feela ka tsela e phatlaleletseng ya dikarabo tse lebeleletsweng, mme matitjhere a tshwanetse ho fatisisa le ho putsa dikarabo tse amohelehang le mofuta e meng ya dikarabo tsena tseo baithuti ba faneng ka tsona.

6. Phethahatso ya kharikhulamo

Ho bohlokwa hore kharikhulamo e phethahatswe ka botlala dihlopheng kaofela. Mehlala ya sehlopha ka seng hammoho le thuto, ha di a emela kharikhulamo ka kakaretso. Empa di hlwaya tsebo le bokgoni ba bohlokwa, le hona bakeng sa mosebetsi wa kotara tsa 1, 2, le 3 tsa selemo sa sekolo. Potlako ya mosebetsi o tshwanetseng ho etswa ho ya ka dikotara tsa sekolo e hlakisitse tokomaneng e nepahetseng ya CAPS.

7. Qetello


Morero wa Lefapha ke ho phahamisa maemo le boleng ba tshebeletso ya baithuti bokgoning ba bohlokwa ba ho bala le ho ngola le dipalo. ANA ke sebetsa se seng seo Lefapha le se sebedisang ho disa hore na tshebeletso ya baithuti e a ntlafala, ha e fetohe kapa e a theoha na. Mabatowa le dikolo di lebeletswe ho tshehetsa matijhere le ho ba fepela ka disebediswa ho ntlafatsa katleho ya ho ithuta le ho ruta dikolong. Ka ho sebedisa mehlala ya ANA e le karolo ya disebediswa tsa bona tsa ho ruta, Matijhere a tla thusa baithuti hore ba tsebe le mekgwa e fapaneng ya tekolo. Tshebediso e nepahetseng ya mehlala ena e tla thusa baithuti ho kotula le ho bopa boiphihlelo bo nepahetseng ho ithuta ka katleho le ho sebetsa ka matla ho feta ditlahlobong tse latelang tsa ANA.

DINOMORO, DITSHEBETSO LE DIKAMANO

1. Bala diapole tse latelang, ebe o ngola karabo e nepahetse




2. Ngola palo ya ditulo tse latelang ka mantsoe.





3. Ngola palo ya die tse ka lebokeseng. O filwe karabo ya pele.

						2
						

4. Sebopeho sena, se na le mahlakore a makae?



5. Sheba didikadikwe tse ka foreiming mme o ngole nomoro e lekanang le didikadikwe ka foreiming e nngwe.



6. **Tlatsa dinomoro tse siilweng.**

a.

1			4	5
---	--	--	---	---

b. 1, 2, _____, _____, 5

c. 5, 4, _____, _____, 1

d.

5		3		1
---	--	---	--	---

7. **Nyalanya ditshwantsho le palo ya tsona.**

 		2
		9
 		6
		4

8. **Sheba se tshwant sho se seng le se seng.**

Etsa **sedikadikwe** nomorong e nyalanang le palo ya
di tshwant sho sehlopheng se seng le se seng.

	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

9. **Thala mola ho hokahanya dinomoro tse tshwanang.**

●8

●7




●5

●5

●8

●7

10. **Kopile tsa le tshwao la palo leo ho fanweng ka lona ka hara sedikadikwe se seng le se seng.**



11. **Ngola le tshwao la palo lebokoseng le leng le le leng ho nyalana le lentse le sehetsweng mola.**


Dinaledi tse nne

Dipalesa tse pedi

Mmu t lanyana o le mong

12.

Qetella tafole e ka tlase.

Din t ho	Le t shwao la palo	Lebitso la palo
	_____	Nne
	2	_____
	_____	Hlano
	3	_____
	1	_____

13. **Ngola mabitso a dipalo a matshwao a latelang.**

5	
1	
3	
4	
2	

14. **Hokelela letshwao la palo lebitso la palo ka ho thala mola.**

3		Nngwe
2		Pedi
1		Nne
4		Tharo
5		Hlano

15. **Sheba difapano le matheba, o ntano tlatša polelo ka ho sebedisa mantšwe ana: ngata kapa nyane.**

X X X

● ●

Difapano di _____ ho feta matheba.

Matheba a ma _____ ho difapano.

16. **Sheba ditshwantsho mme o arabe dipotso.**

a.




podu



kgoho

_____ e na le maoto a mangata ho feta _____.

b.




koloi




baesekele

_____ e na le mabidi a manyane ho feta a _____

c.



kgu tlonne t sepa



kgu tlo t haro


_____ e na le mahlakore a mangata ho feta a _____

17. Ngola dinomoro tse latelang ho tloha ho tse nyenyane ho ya ho tse kgolo.


5, 3, 2, 4, 1

18. Ngola dinomoro tse latelang hodima/ka hara folaga ho qala ka tse kgolo ho ya ho tse nyenyane.


2, 1, 4, 5, 3



19. Ngola dinomoro tsena **3, 2, 1, 4, 5** ka hara sedikadikwe se nyalanang le boholo ba dinomoro, ka tatellano ho tloha ho tse nyenyane ho ya ho tse kgolo.




20. Ngola dinomoro tsena 1 ho fihla ho 5 sebakeng se nepahe tseng molapalong. O se o etsweditse nomoro e le nngwe.



0 3

21. Tlatsa dinomoro tse siilweng molapalong.



0 1 2 4 5

THAROLLO YA BOTHATA

22. Puleng o na le dipanana tse 3, Modise o na le dipanana tse 2.
Puleng le Modise ba na le dipanana tse kae mmoho?

23. Ntombi o kgile dipalesa tse 2, Sara o kgile dipalesa tse 2.
Mmoho ba kgile dipalesa tse kae? _____
24. Phuti o na le bisikiti e 1 ha Thabo a ena le dibisikiti tse 2.
Phuti le Thabo ba na le dibisikiti tse _____ mmoho.
25. Dilamunu tse 2 le dilamunu tse 3, di etsa dilamunu tse _____ mmoho.
26. Dihwete tse 4 tlosa sehewete se le 1, ho sala dihwete tse _____.
27. Thabo o na le dipompong tse 3. Tumi o nka dipompong tse 2 ho yena.
Jwale Thabo o se tse ka dipompong tse kae?

28. Diapoleng tse 4, ha o tlosa diapole tse 2, ho sala diapole tse kae?
_____.

29. Thato o na le dimabole tse 5. O fa Disebo dimabole tse 3.
Thato o setse ka dimabole tse kae? _____

30. Rapolasi o na le dikgomo tse 4. O rekisa dikgomo tse 2.
O setse ka dikgomo tse kae? _____

DITSHEBETSO - HO KOPANYA LE HO TLOSA.

31. **Sheba ditshwantsho mme o arabe dipotso a ho ya ho c.**

a. 

1  le 1  di e tsa diapole tse _____

2   le 1  di e tsa diapole tse _____

2   le 3    di e tsa diapole tse _____

b.



2  le 2  di e t sa dinonyana t se _____

3  le 1  di e t sa dinonyana t se _____

2  le 3  di e t sa dinonyana t se _____

c.



Diet eng t se 4, t losa diet a t se 2, ho sala diet a t se _____




Diet eng t se 3 t losa see t a se le 1 ho sala diet a t se _____

DIPATERONE, DIKAMANO LE ALEJEBRA


32. Qetella paterone.



33. Thala ditshwantsho tse pedi tse latelang pateroneng.




34. Thala disete tse 2 tse latelang tsa matheba dipateroneng.



SEBAKA LE SEBOPEHO

35. Sheba setshwantsho se ka tlase mme o etse sedikadikwe tlhakung ya polelo e hlaosang setshwantsho sa karabo e nepahetse.




A. Bolo e ka hodima lebokose.

B. Bolo e ka tlasa lebokose.


36. Sehella lentsewe “letsoho le letona” kapa “letsoho le letshehadi” ho netefatsa polelo.

Sefate se eme letsohong le **letona**/ le **letshehadi** la katse.





MOMETHO

37. **Se tshwant sho sa se fahleho se bopehile jwalo ka bolo kapa lebokose?**



Se bopehile jwalo ka _____

38. **Nyalanya se tshwant sho le sebopeho se nepahe t seng.**



39. **E tsa sedikadikwe lent sweng le hlalosang se tshwant sho.**




Hoseng/ bosiu


40. Thala “X” se tshwan tshong se selelele ho feta se seng.



41. Etsa sedikadikwe mo thong e mokgutshwane.



42. Thala sedikadikwe se tshwan tshong sa phoo folo e boima.



43. Thala “X” ka hodima se tshwan tsho se bobebe.



44. **Sehella mola ka t lasa phoo folo e boima.**

